

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96- Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 6/97, 9/98, 5/10 i 27/16), na _____ sjednici, održanoj _____ .2020. godine Skupština Kantona Sarajevo donijela je

PRIJEDLOG

O D L U K U

o davanju saglasnosti na dopunu Prijedloga Sporazuma o rješavanju problema u poslovanju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo

I

Daje se saglasnost na dopunu Prijedlog Sporazuma o rješavanju problema preduzeća KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Mirza Čelik

Broj: _____ /20
Sarajevo, _____ 2020.godine

O B R A Z L O Ž E N J E

I- PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96- Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) kojim je propisano da Skupština Kantona vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima, člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“, br. 6/97, 9/98, 5/10 i 27/16) kojim je propisano da imovinom Kantona upravlja skupština Kantona Sarajevo

II-RAZLOZI ZA ZAKLJUČENJE SPORAZUMA

Odredbama člana 7. Zakona o imovini Kantona Sarajevo propisano je da Kanton vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala prema preduzećima i ustanovama koja u cjelini ili djelimično imaju državni kapital, u skladu sa zakonom, osim preduzeća i ustanova nad kojima ovlaštenje i obaveze vlasnika vrše nadležni organi Federacije.

Članom 8. istog Zakona propisano je da imovinom Kantona upravlja Skupština Kantona.

KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo je javno preduzeće sa 100% državnim kapitalom i obavlja javni linijski prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo.

U smislu člana 5. Zakona o komunalnim djelatnostima Kanton Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“, br.14/16, 43/16,19/17 i 10/17) Kanton Sarajevo je obavezan putem pravnih lica koja obavljaju komunalne djelatnosti, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo.

Od 2000-te godine do danas u ovom Društvu nagomilan je niz problema koji su rezultirali velikim finansijskim dugovima po više osnova. Situaciju usložnjava veliki broj zaposlenih, neadekvatna sistematizacija, postojanje većeg broja invalida rada u Preduzeću, kao i tužbe radnika zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora. Situacija je dodatno pogoršana proglašenjem stanja nesreće izazvane pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Intesa SanPaolo banka je dana 20.08.2020. godine izvršila potpunu blokadu jedinog transakcijskog računa KJKP GRAS koji je do tada bio pod ograničenim pravom raspolaganja od strane Porezne uprave FBiH. Nakon pokretanja pravnih radnji od strane advokata radnika preduzeća koji su tužili preduzeće i tumačenja donesenog rješenja od strane Porezne uprave Federacije BiH da se ograničeno pravo raspolaganja odnosi samo na njihova potraživanja, a ne na potraživanja drugih povjerilaca (rješenja UIO, sudska rješenja o izvršenju) uprava Intesa SanPaolo Banke je račun stavila u potpunu blokadu.

Od dana blokiranja računa sav priliv sredstva preusmjerava na račun Uprave za indirektno oporezivanje BIH što praktično znači potpunu dugoročnu blokadu poslovanja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo koju nije moguće riješiti bez rješavanja svih nagomilanih problema koji su opterećivali ovo preduzeće već duži period vremena.

Obzirom na veličinu dugovanja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ova blokada onemogućavan daljnje poslovanja i postoji opasnost od gašenja preduzeća. Ovim bi bio ugrožen javni interes organizacije javnog prevoza putnika i odvijanje normalnog života u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo saobraćaja je nakon što je sagledavalo više mogućnosti kako postupiti u ovoj teškoj situaciji došlo se do zaključka da je deblokada računa moguća obezbjeđenjem sredstva od strane osnivača Kantona Sarajevo i postizanjem Sporazuma sa svim subjektima koji imaju svoja potraživanja od KJKP GRAS. Također deblokada računa je moguća i pokretanjem postupka stečaja ili postupaka finansijske konsolidacije.

Analizom prednosti i nedostataka drugih mogućih rješenja utvrđeno je da pokretanje stečaja ima veliki rizik po imovinu Kantona Sarajevo zbog založnih prava na imovinu KJKP GRAS od strane Uprave za indirektno oporezivanje i Porezne uprave Federacije BiH, te problema sa dugovanjima koji bi u svakom slučaju u višoj ili manjoj mjeri išla na teret osnivača Kantona Sarajevo. U vezi sa mogućnosti finansijske konsolidacije utvrđeno je da su rokovi za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju preduzeća istekli te da su ovim zakonom obuhvaćene samo obaveze preduzeća do 2013. godine i da su rokovi da vraćanje obaveza puno kraći u odnosu na rokove koji su predloženi ovim sporazumom.

Nakon zahtjeva za dodatno preciziranje i pojašnjenje pojedinih odredbi na Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o rješavanju problema u poslovanju preduzeće KJKP GRAS pripremljena je dopuna Sporazuma u kojem su izmjenjeni i dopunjeni pojedini članovi prethodno predloženog Sporazuma.

U smislu svega navedenog , a shodno odredbama člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“, br. 6/97, 9/98, 5/10 i 27/16) predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese odluku u predloženom tekstu.

Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo, koju zastupa Premijer Mario Nenadić

i

KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, kojeg zastupa V.D. direktor Almir Ahmetspahić saglasni su da zaključče

Dopuna Sporazuma o rješavanju problema u poslovanju preduzeća KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo

Član 1.

Ovom dopunom u članu 3. tačka 2) Sporazuma mijenja se i glasi:

“Odreći se svih tužbenih zahtjeva protiv Kantona Sarajevo, po parnicama broj: 650 PS 441813 14 PS i broj: 650 PS 852980 20 PS koje se vode pred Općinskim sudom u Sarajevu koje su pokrenute od strane KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo protiv Kantona Sarajevo. Nakon odricanja od tužbenog zahtjeva i dobijanja mišljenja Pravobranilaštva Kantona Sarajevo da se je KJKP GRAS odrekao od tužbenog zahtjeva, Kanton Sarajevo može početi izmirivati svoje obaveze u skladu sa ovim Sporazumom. Rok za realizaciju ove obaveze je 7 dana od dana potpisivanja ovoga Sporazuma”.

Tačka 3) mijenja se i glasi:

“Uprava preduzeća i Sindikat uposlenika će pristati na bezuslovno provođenje restruktuiranja preduzeća KJKP “GRAS” kroz smanjivanje broja uposlenih i donošenja optimalne organizacione strukture u skladu sa preporukama studije o restruktuiranju preduzeća koja je urađena uz pomoć Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini. Kroz realizaciju mjera restruktuiranja potrebno je postići uštede u smanju fonda za plate uposlenih u minimalnom iznosu od 15% ukupnog fonda za plate u 2019. godini. Rok za realizaciju ove obaveze je 60 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma;

Dodaje se tačka 5) koja glasi:

“Obavezuje se KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo da sredstva za izmirenje obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje i Poreznoj upravi Federacije BiH koristi isključivo za otplatu navedenih dugova u skladu sa ovim Sporazumom”.

Dodaje se tačka 6) koja glasi:

“U slučaju neizvršenja bilo koje od obaveza koje su definisane u st.od 1) do 4) ovoga člana ovaj sporazum prestaje da važi”.

Član 2.

U članu 6. stav 3. mijenja se i glasi:

“Nakon izmirenje osnovnog duga prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i kada se steknu zakonski uslovi za to, KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo će pokrenuti proceduru otpisa obaveza po osnovu kamata i troškova prinudne naplate”.

Član 3.

Član 7. mijenja se i glasi:

Rješavanje duga KJKP “GRAS” prema uposlenim radnicima preduzeća koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa kolektivnim ugovorom za oblast komunalne privrede u maksimalnom iznosu do 15.000.000,00 KM bi se realizovao na način da KJKP “GRAS” u saradnji sa advokatima radnika koji zastupaju radnike u radnim sporovima i sindikatom uposlenika uloži maksimalne napore za postizanje sporazuma sa radnicima preduzeća koji imaju tužbe prema preduzeću na način da se zaključi sporazum kojim bi radnici odustali od svojih potraživanja za kamate i po kojem bi se obaveze po osnovnom dugu prema radnicima izmirile u periodu od 5 godina.

Obaveza će se realizovati na način da će KJKP "GRAS" pripremiti pismeni akt o izjasnjenju radnika u vezi sa predloženim sporazumom na koji će se svi radnici koji imaju tužbe pismeno izjasniti. Tek nakon dostavljanja dokumentacije o pismenom izjašnjenju radnika Kanton Sarajevo može početi isplaćivati sredstva i realizirati svoje obaveze u skladu sa ovim sporazumom.

Kanton Sarajevo će obezbjediti sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM za isplatu dijela potraživanja prema radnicima u ovoj godini, dok bi se za preostali iznos potraživanja planirala sredstva u Budžetima Kantona Sarajevo u periodu od 2021.-2025. godine usklađeno sa dinamikom izmirenja obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Poreznoj upravi Federacije BiH čime bi potraživanja radnika u iznosu od 15.000.000,00 KM bila izmirena u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ovog Sporazuma.

Član 4.

Predložene izmjene i dopune predstavljaju sastavni dio Sporazuma o rješavanju problema u poslovanju preduzeća KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo zaključenog između KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Sporazum).

KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo

KANTON SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo

Almir Ahmetpahić

Mario Nenadić

Broj: _____

Broj: _____

Sarajevo, _____

Sarajevo, _____

Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo, koju zastupa Premijer Mario Nenadić

i

KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, kojeg zastupa V.D. direktor Almir Ahmetspahić
saglasni su da zaključe

SPORAZUM **o rješavanju problema u poslovanju preduzeća KJKP “GRAS” D.O.O.Sarajevo**

PREDMET SPORAZUMA

Član 1.

Predmet ovoga Sporazma je utvrđivanje međusobnih prava i obaveza potpisnica sporazuma u cilju rješavanje problema u poslovanju KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu:KJKP GRAS)

PROBLEMI U POSLOVANJU PREDUZEĆA

Član 2.

Strane potpisnice su saglasne da su najveći problemi u poslovanju KJKP “GRAS” koji su nastali u prethodnom periodu i koji ugrožavaju poslovanje ovog preduzeća čiji je vlasnik i osnivač Kanton Sarajevo te obavljanje komunalne djelatnosti javnog linijskog prevoza putnika u Kantonu Sarajevo kao komunalne djelatnosti od javnog interesa:

- 1) Dugovanja preduzeća KJKP “GRAS” prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Uprava za indirektno oporezivanje) u približnom iznosu od cca 33.000.000,00 KM;
- 2) Dugovanja preduzeća KJKP “GRAS” po osnovu osnovnog duga prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu : Poreska uprava Federacije) u približnom iznosu od cca 92.000.000,00 KM;
- 3) Dugovanja preduzeća KJKP “GRAS” prema uposlenim radnicima preduzeća koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa kolektivnim ugovorom za oblast komunalne privrede u približnom iznosu od cca 15.000.000,00 KM;
- 4) Rješavanje tužbi tužitelja KJKP “GRAS” protiv tuženog Kantona Sarajevo u iznosu većem od 300.000.000,00 KM.
- 5) Smanjivanje broja uposlenih i donošenja optimalne organizacione strukture preduzeća kroz restrukturiranje preduzeća;
- 6) Nedovoljan broj vozniha jedinica, loše stanje tramvajske pruge, neadekvatan sistem naplate karata i

upravljanja javnim prevozom;

7) Nedovoljno planiranje sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za prevoz subvencioniranih kategorija korisnika i pokriće gubitaka iz prethodnih godina;

8) Problem nepostojanja generalne licence prevoznika koju KJKP "GRAS" ne može produžiti zbog dugovanja za poreze i doprinose.

OBAVEZE STRANA POTPISNICA

Član 3.

KJKP "GRAS" se obavezuje da će :

1) U saradnji sa advokatima koji zastupaju radnike u radnim sporovima i sindikatom uposlenika uložiti maksimalne napore za postizanje sporazuma sa radnicima preduzeća koji imaju tužbe prema preduzeću na način da KJKP "GRAS" zaključi sporazum o isplati obaveze osnovnog duga tužbe u periodu od 5 godina od dana postizanja sporazuma i uz uslov da radnici odustanu od svojih potraživanja za kamate. Rok za realizaciju obaveze postizanje sporazuma sa radnicima je 60 dana od dana potpisivanja ovoga sporazuma;

2) Odreći se svih tužbenih zahtjeva protiv Kantona Sarajevo, odnosno povući sve tužbe koje su pokrenute od strane KJKP "GRAS" protiv Kantona Sarajevo uz izjavu da nepostoji mogućnost ponovnog pokretanja tužbe po istom osnovu. Rok za realizaciju ove obaveze je 7 dana od dana potpisivanja ovoga sporazuma;

3) Uprava preduzeća i Sindikat uposlenika će pristati na bezuslovno provođenje restrukturiranja preduzeća KJKP "GRAS" kroz smanjivanje broja uposlenih i donošenja optimalne organizacione strukture u skladu sa preporukama studije o restrukturiranju preduzeća koja je urađena uz pomoć Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini. Rok za realizaciju ove obaveze je 60 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma;

4) Obezbijediti podršku uprave preduzeća i sindikata uposlenika u realizaciji svih projekata

investiranja u javni linijski prevoz putnika;

Član 4.

Kantona Sarajevo se obavezuje da će:

1) Osigurati dodatna sredstva u Budžetima Kantona Sarajevo za period 2021.-2030. godina za rješavanje dugovanja koja su navedena u članu 2. Sporazuma u tač. 1), 2) i 3) u ukupnom iznosu od 140.000.000,00 KM, odnosno u minimalnom iznosu od 14.000.000,00 KM godišnje;

2) Investirati sredstva u kapitalne projekte iz oblasti javnog prevoza putnika u periodu 2021.-2025. godina u minimalnom iznosu od 200.000.000,00 KM;

3) Planirati redovna sredstva za subvencije javnog prevoza putnika i pokriće gubitka KJKP "GRAS" za period 2021.-2030. godina u minimalnom iznosu od 30.000.000,00 KM godišnje;

4) Planirati dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu u minimalnom iznosu od 3.000.000,00 KM za izmirenje dijela obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne Hercegovine i u minimalnom iznosu od 2.000.000,00 KM za izmirenje dijela obaveza po tužbama radnika po sporazumu za koje se vodi postupak izvršenja pred Općinskim sudom u Sarajevu.

NAČIN REALIZACIJE SPORAZUMNIH OBAVEZA

Član 5.

Rješenje duga prema Upravi za indirektno oporezivanje u približnom iznosu od cca 33.000.000,00 KM će se realizovati na način da će se odmah nakon planiranja dodatnih sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu isplatiti dio duga prema Upravi za indirektno oporezivanje u iznosu od približno 3.000.000,00 KM a koji se odnosi na postupak izvršenja koji se vodi pred nadležnim sudom u Sarajevu, dok će se za preostali dug u iznosu od približno 30.000.000,00 KM, nakon potpisivanja ovoga Sporazuma, a na osnovu kojeg će Kanton Sarajevo preuzeti obavezu obezbjeđivanja sredstva u Budžetima Kantona Sarajevo u periodu 2021.-2023. godina, za obaveze KJKP "GRAS" prema Upravi za indirektno oporezivanje KJKP "GRAS" potpisati sporazum sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH o reprogramiranju duga odnosno plaćanje duga u 36 rata na tri godine uz obezbjeđenje imovine kao garancija da će dug biti namiren u vidu bankovne garancije ili zaloga na imovini dužnika ili garanciju trećeg lica odnosno zajedničku garanciju trećeg lica i dužnika.

Obzirom da se dug prema Upravi za indirektno oporezivanje izmiruje prema redoslijedu dospijeća što podrazumjeva da se prvobitno namiruje najstariji dug potrebno je u iznos dugovanja uračunati da će kamate na glavni dug teći sve do dana otplate kompletnog duga prema Upravi za indirektno oporezivanje.

Član 6.

Rješenje osnovnog duga prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine u približnom iznosu od 92.000.000,00 KM će se realizovati na način da se postigne sporazum između Porezne uprave Federacije i KJKP "GRAS" o plaćanju duga u skladu sa dinamikom plaćanja koja odgovara dužniku. Kanton Sarajevo će pomoći KJKP "GRAS" da postigne sporazum i da izmiruje obaveze sa Poreznom upravom FBiH na način da se postigne sporazum kojim bi se odgodilo plaćanje obaveza iz prethodnog perioda za maksimalan period, a nakon isteka toga perioda da se postigne sporazum o izmirivanju obaveza na period od 10 godina.

Sredstva koja bi Kanton Sarajevo osigurao u Budžetima Kantona Sarajevo za period 2021.-2030. godina bi se koristila za plaćanje ovih obaveza u skladu sa dinamikom mogućeg izmirenja obaveza. Izmirenje ovih obaveza bi se uglavnom izvršavalo u periodu od 2024.-2030. godine nakon izmirenja obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje i dijela obaveza prema radnicima.

Izmirenje osnovnog duga prema Poreznoj upravi Federacije BiH bi trebalo omogućiti pokretanje procedure za otpis obaveza KJKP GRAS po osnovu kamata i troškova prinudne naplate.

Član 7.

Rješavanje duga KJKP "GRAS" prema uposlenim radnicima preduzeća koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa kolektivnim ugovorom za oblast komunalne privrede u maksimalnom iznosu do 15.000.000,00 KM bi se realizovao na način da KJKP "GRAS" u saradnji sa advokatima radnika koji zastupaju radnike u radnim sporovima i sindikatom uposlenika uloži maksimalne napore za postizanje sporazuma sa radnicima preduzeća koji imaju tužbe prema preduzeću na način da se zaključi sporazum kojim bi radnici odustali od svojih potraživanja za kamate i po kojem bi se obaveze po osnovnom dugu prema radnicima izmirile u periodu od 5 godina.

Kanton Sarajevo će obezbjediti sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM za isplatu dijela potraživanja prema radnicima u ovoj godini, dok bi se za preostali iznos potraživanja planirala sredstva u Budžetima Kantona Sarajevo u periodu od 2021.-2025. godine usklađeno sa dinamikom izmirenja obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Poreznoj upravi Federacije BiH čime bi potraživanja radnika u iznosu od 15.000.000,00 KM bila izmirena u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Član 8.

Rješavanje tužbi tužitelja KJKP "GRAS" protiv tuženog Kantona Sarajevo će se realizovati na način da će KJKP "GRAS" odreći od tužbenog zahtjeva odnosno podnijeti odgovarajuće izjave sudu o povlačenju svih tužbi koje su pokrenute od strane KJKP "GRAS" protiv Kantona Sarajevo uz izjavu da nepostoji mogućnost tužbe po istom osnovu i to sve u roku od 7 dana od postizanja ovoga

Sporazuma.

Član 9.

Restruktuiranje preduzeća KJKP "GRAS" kroz smanjivanje broja uposlenih i donošenja optimalne organizacione strukture u skladu sa preporukama Studije o restruktuiranju preduzeća koja je urađena uz pomoć Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini, će se realizovati na način da će uprava KJKP "GRAS" uz безусловnu saglasnost Sindikata pripremiti novu organizacionu strukturu preduzeća sa sistematizacijom radnih mjesta, te planom smanjivanja ukupnog broja uposlenih koji će uključivati i program zbrinjavanja viška uposlenih u preduzeću i to sve u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Član 10.

Investiranje Kantona Sarajevo u javni linijski prevoz putnika kroz rekonstrukciju postojeće tramvajske pruge, nabavku novih vozila za javno preduzeća KJKP "GRAS", rekonstrukciju i izgradnju mreže na postojećim i novim linijama, te uvođenje elektronskog sistema naplate karata za potrebe javnog prevoza putnika će se realizovati na način da će Kanton Sarajevo planirati sredstva za realizaciju projekata i implementirati projekte u saradnji sa KJKP "GRAS" u periodu od 2021.-2025. godine.

Član 11.

Planiranja sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za prevoz subvencioniranih kategorija korisnika i pokriće gubitaka će se realizovati na način da će Kanton Sarajevo ovim Sporazumom

preuzeti obavezu osiguranja sredstava za ove svrhe za period 2021.-2030. godina u minimalnom iznosu od 30.000.000,00 KM godišnje.

Član 12.

Nakon postizanja sporazuma sa Upravom za indirektno oporezivanje i Poreznom upravom Federacije, KJKP "GRAS" će steći status preduzeća koje izmiruje reprogramirane obaveze, na osnovu čega stiče uslove za produženje generalne licence prevoznika.

VREMENSKO VAŽENJE SPORAZUMA

Član 13.

Strane potpisnice su saglasne da ovaj Sporazum važi od dana potpisivanja pa sve do ispunjenja preuzetih obaveza ovim Sporazumom i preuzetih obaveza po osnovu zaključenih posebnih sporazuma.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Strane potpisnice su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju mirnim putem, a u protivnom je nadležan sud u Sarajevu.

Član 15.

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica potpisnika sporazuma.

Član 16.

Ovaj Sporazum je sačinjen u 6 (šest) jednakih primjeraka od kojih svaka strana potpisnica zadržava po 3 (tri) primjerka.

KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo

KANTON SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo

Almir Ahmetpahić

Broj: _____

Sarajevo, _____

Mario Nenadić

Broj: _____

Sarajevo, _____

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

**ZAKON
O IMOVINI KANTONA SARAJEVO****Član 1.**

Ovim zakonom utvrđuje se imovina Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), preuzimanje, način sticanja, upravljanja i raspolaganja imovinom i druga pitanja koja su u vezi sa imovinom Kantona.

Član 2.

Kanton je pravni sljedbenik Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) u imovini i imovinskim pravima, u skladu sa Zakonom o područjima općina SRBiH ("Službeni list SRBiH", br. 47/62, 6/65, 14/66, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 33/90, 8/91 i 32/91).

Član 3.

Kanton preuzima sva prava i obaveze Grada koje proističu iz imovinsko-pravnih odnosa.

Član 4.

Kanton u potpunosti preuzima imovinu Grada na području Kantona, kao i na drugim područjima gdje je Grad posjedovao imovinu.

Član 5.

Imovinu Kantona, pored imovine stečene preuzimanjem u smislu odredaba čl. 2, 3, i 4. ovog zakona, čini pokretna i nepokretna imovina, prava i novčana sredstva stečena kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Kanton je vlasnik imovine na području Kantona i to:

1. prirodnih bogatstava i dobara u općoj upotrebi;
2. nekretnina na kojima pravo korištenja i upravljanja imaju neposredne zajednice, udruženja građana i političke organizacije, izuzev sredstava koja su te zajednice i organizacije pribavile iz drugih izvora osim bud. eta. sredstava za finansiranje zajedničkih potreba, donacija društvenih pravnih lica i samodoprinosa građana;
3. nekretnina na području Kantona koje su izgrađene ili po drugom osnovu stečene iz sredstava bud. eta. sredstava za finansiranje zajedničkih potreba, te sredstava samodoprinosa građana i donacija, kao i imovine koja je stečena i po drugom osnovama, bez obzira da li se kod društvenog pravnog lica kao korisnika vode u poslovnim knjigama odnosno da li su upisane u zemljišne knjige;
4. društvenog kapitala iskazanog u bilansima stanja pravnih lica na dan 31. decembra 1991. godine, odnosno stanja utvrđenih nakon revizije.

Član 7.

Kanton vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala prema preduzećima i ustanovama koja u cjelini ili djelimično imaju državni kapital, u skladu sa zakonom, osim preduzeća i ustanova nad kojima ovlaštenje i obaveze vlasnika više nadležni organi Federacije.

Član 8.

Imovinom Kantona upravlja Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština).

Predsjednik Kantona i Vlada Kantona mogu raspolagati imovinom u okviru ovlaštenja koja im Skupština prenese posebnim propisom.

Član 9.

Skupština može posebnim propisom prenijeti prava vlasništva na druga pravna lica, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Vlada Kantona posebnim propisom uredit će način evidentiranja imovine iz čl. 2, 3, 4, 5, 6, i 7. ovog zakona i odrediti organe za njegovo provođenje.

Propis iz prethodnog stava Vlada Kantona će donijeti u roku od 15 dana od dana donošenja ovog zakona.

Član 11.

Odredbe člana 6. ovog zakona primjenjivat će se i na donošenja zakona Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-12/97
3. aprila 1997. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo,
Mirsad Kebo, s. r.

Na osnovu člana 18.b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 i 3/96) i člana 20. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 3. aprila 1997. godine, donijela je

ZAKON**O KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU****I - OPĆE ODREDBE****Član 1.**

Ovim zakonom osniva se Kantonalna agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) kao upravna organizacija Vlade Kantona, utvrđuje njen pravni položaj, sjedište, djelokrug i nadležnost, upravljanje, rukovođenje i finansiranje.

II - PRAVNI POLOŽAJ I SJEDIŠTE AGENCIJE**Član 2.**

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Agencija je specijalizovana upravna organizacija Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 3.

Sjedište Agencije je u Sarajevu.

III - DJELATNOST I NADLEŽNOST AGENCIJE**Član 4.**

Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i drugih poslova koji se odnose na privatizaciju.

Član 5.

U okviru svoje djelatnosti Agencija vrši naročito:

- organizovanje i podsticanje privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona;
- odobrava početne bilanse preduzeća u skladu sa metodologijom za pripremu preduzeća za privatizaciju;

Član 5.

(Javni interes komunalne djelatnosti)

(1) Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.

(2) Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona.

(3) Pod pojmom javne službe u komunalnim djelatnostima podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz člana 3. ovog zakona, koje kao opšte korisne djelatnosti, predstavljaju sistemsku cjelinu organizovanja i vršenja putem državnih službi, jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organizovanih samostalnih organizacija koje su prihvaćene, podržavane i kontrolisane od strane državne zajednice.

(4) Kanton, Grad, općine, pravna i fizička lica koja obavljaju komunalne djelatnosti, obavezni su na osnovu ovog zakona i posebnih propisa:

- a) osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti;
- b) osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti;
- c) poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša;
- d) osigurati javnost i transparentnost rada.



11313

Broj: M-98/20
Sarajevo, 22.09.2020. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja

24-09-2020
04 11 364 98-7

Veza Vaš broj 04-11-36498/20 od 21.09.2020.godine,

Dana, 22.09.2020.godine ovo Pravobranilaštvo zaprimilo je Zahtjev za davanje mišljenje na nacrt Sporazuma o rješavanju problema u poslovanju preduzeća KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo, između ugovornih strana Kanton Sarajevo i KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo. Uz zahtjev je dostavljen nacrt Sporazuma uz obrazložen pravni osnov za njegovo zaključenje.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju te u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i odredbama člana 15., stav 2. Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo (Sl.novine KS broj 33/08, 7/12 i 44/16), Pravobranilaštvo se izjašnjava kako slijedi:

Aktom broj P-418/14 od 19.09.2014.godine Pravobranilaštvo je uputilo odgovor na dostavljeni Zaključak Vlade broj 02-05-22658-30 od 13.08.2014.godine. Navedenim aktom je Pravobranilaštvo nedvosmisleno ukazalo na zakonsku obavezu podnošenja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka jer se na temelju utvrđenih činjenica Vlade Kantona Sarajevo u 2014.godini radilo o platežno nesposobnom preduzeću. Polovinom 2014.godine KJKP "Gras" podnio je tužbu protiv Kantona Sarajevo za period od 2012-2015.godine vsp 103.892,33 KM zbog naknade štete radi neusklađivanja cijena karata za subvencionirane kategorije građana u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo. Koliko su rasli gubitak i dubioza navednog preduzeća govori i činjenica da je početkom septembra tekuće godine dostavljena nova tužba KJKP "Gras" d.o.o. protiv Kantona Sarajevo na iznos od 216.930.614,00 KM također radi naknade štete radi neprilagođavanja cijena karata tržišnoj vrijednosti i radi neisplate subvencija za određene grupe građana. Period tužbenog zahtjeva obuhvata 2015-2020.godinu. Pravobranilaštvo ostaje pri svom mišljenju od 19.09.2014.godine jer na isto obavezuju pozitivni propisi koji uređuju predmetnu oblast, tačnije Zakon o stečajnom postupku FBiH.

Kao državno tijelo koje štiti imovinsko-pravne interese Kantona Sarajevo, Pravobranilaštvo ukazuje da ukoliko se Skupština Kantona odluči dati suglasnost na predloženi Sporazum, obrati se pažnja i koriguje sljedeće:

1. Iz Nacrta dostavljenog Sporazuma proizilazi da se Kanton Sarajevo obavezuje planirati dodatna sredstva u Budžetima za period 2021-2030 godina za rješavanje dugovanja u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM odnosno u iznosima od po 15.miliona KM godišnje. Kanton se također obavezuje osigurati sredstva u periodu od 2021-2030 godine za prevoz subvencioniranih kategorija korisnika i pokrića gubitaka u iznosu od 30.000.000,00 KM. Kako se radi o enormno visokim iznosima koje je potrebno planirati i osigurati budžetima narednih 10 godina to je neophodno prije svega pribaviti mišljenje Ministarstva finansija, odnosno mišljenje da li se sredstva mogu planirati/obezbjediti, na koji način i po kojem pravnom osnovu za izvršenje obaveza koje bi Kanton Sarajevo preuzeo potpisivanjem ovog Sporazuma.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Public Defender's Office of Sarajevo Canton

2. U svim odredbama Sporazuma neophodno je precizirati tačno obim prava i obaveze ugovorenih strana kao i rokove za njihovo ispunjenje, odnosno posljedice neispunjenja.

Npr: član 3., stav 3 "Uprava preduzeća i Sindikat se obavezuju pristati na bezuslovno provođenje restrukturiranja preduzeća kroz smanjenje broja zaposlenih...".

Iz ove odredbe nije jasno koji se rok ostavlja Upravi preduzeća za postupanje kao i šta su posljedice ne postupanja istog. Da li je planom restrukturiranja određen rok u kojem preduzeće treba da postupi, te da li je taj plan sastavni dio ovog Sporazuma? Iz Nacrta te informacije nisu poznate.

3. Kod povlačenja tužbi KJKP "Gras" d.o.o. protiv Kantona, potrebno je navesti broj parnica koje se vode pred Općinskim sudom u Sarajevu, kao i obavezu tužitelja da se odrekne tužbenih zahtjeva u ostavljenom roku po potpisivanju Sporazuma. Potrebno je takođe precizirati status troškova parničnog postupka.

4. Kada je u pitanju izmirenje dugova prema Upravi za indirektno oporezivanje i Poreznoj upravi Federacije, Sporazumom nisu definisane odredbe za slučaj nepostupanja KJKP "Gras", odnosno u slučaju trošenja novca u druge svrhe a ne u svrhe otplate duga Poreznoj i Upravi za indirektno oporezivanje jer ovim sporazumom Kanton se obavezuje obezbjediti novac konkretno za svrhe otplate navedenih dugova (Porezna uprava FBiH, Uprava za indirektno oporezivanje i dug po osnovu tužbi radnika preduzeća), a da pri tome prava Kantona nisu zaštićena.

5. Kada su u pitanju rješavanja duga KJKP "Gras" d.o.o. prema uposlenim radnicima nisu navedeni jasni parametri, odnosno prava i obaveze ugovornih strana kao i u prethodno navednim i datim sugestijama.

Tačnije, navednim Sporazumom stvara se obaveza Kantonu na obezbjeđenje i planiranje od oko 45.miliona KM godišnje na period od 10 godina.

Konačno, kao organ koji štiti imovinsko pravne interese Kantona Sarajevo ovo Pravobranilaštvo nije nadležno da štiti interese KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo, pa sa tog aspekta smatramo da ovim Sporazumom nisu adekvatno zaštićeni imovinsko pravni interesi Kantona Sarajevo.

PRAVOBRANILAC KANTONA

Karić Kemal



<http://pb.ks.gov.ba>, e-mail: pb@pb.ks.gov.ba

tel: +387(0)33 214-033, +387(0)33 666-614 +387(0)33 226-024

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-37315-2/20
Sarajevo, 28.09.2020. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka) a u vezi sa čl. 7. i 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo“, br. 6/97, 9/98, 5/10 i 27/16) Vlada Kantona Sarajevo, na **69. vanredne** sjednici održanoj **28.09.2020.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dopunu Prijedloga Sporazuma o rješavanju problema preduzeća KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku iz tačke 1. ovog zaključka.

P R E M I J E R

Mario Nenadić

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Skupština Kantona Sarajevo,
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo,
6. KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

